

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 57. sjednice, održanom 22.03.2012. godine,
d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.

II.

Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta iz tačke I. ovog zaključka upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /12.
Datum, 22.03.2012. godine
Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA

PRIJEDLOG

Z A K O N
O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG
KANTONA ZA 2012. GODINU

mart, 2012. godine

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na ____sjednici, održanoj dana _____, donosi

Z A K O N
O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG
KANTONA ZA 2012. GODINU

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovim zakonom se uređuje obim i struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava (u daljnjem tekstu: budžetski korisnik), ovlaštenja Vlade Zeničko-dobojskog Kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministra finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministar), u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

DIO DRUGI - STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Član 2.
(Sadržaj Budžeta)

- (1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela.
- (2) Opći dio Budžeta čini Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka i Račun finansiranja, a poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću budžetsku godinu.
- (3) U Računu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka i Računu finansiranja iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici, prihodi koje budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti (vlastiti prihodi) i donacije, prikazani pojedinačno i po korisnicima, te rashodi i izdaci utvrđeni za finansiranje javnih izdataka Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) na osnovu zakonskih i drugih propisa, kao i planirani izdaci iz vlastitih prihoda i donacija.

DIO TREĆI - IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 3.
(Osiguravanje budžetskih sredstava budžetskim korisnicima)

Budžetska sredstva osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Član 4.
(Namjena korištenja sredstava)

Budžetski korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj mjesečnim planovima.

Član 5.
(Priprema i podnošenje prijedloga operativnog budžeta)

- (1) Na osnovu alokacije budžetskih sredstava, budžetski korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih budžeta Ministarstvu.
- (2) Budžetski korisnici moraju pri ispunjavanju obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.

(3) Na osnovu podataka prikupljenih za svrhu planiranja tromjesečnih i mjesečnih planova novčanih tokova, Ministarstvo priprema planove novčanih tokova i utvrđuje tromjesečno i mjesečno budžetsko izmirenje obaveza u skladu sa likvidnosti budžeta. Planove novčanih tokova razmatra Ministarstvo i Vlada Kantona kako bi utvrdili sveukupne nivoe do kojih će se odobriti operativni budžeti budžetskih korisnika.

(4) Ministarstvo će izvjestiti budžetske korisnike o odobrenom operativnom Budžetu.

Član 6.

(Način plaćanja i izrada izvještaja)

(1) Ministarstvo vrši plaćanja u ime svih budžetskih korisnika putem automatizovanog sistema Jedinstvenog računa trezora (u daljem tekstu: JRT).

(2) Budžetski korisnici dužni su o statusu uplata, te o raspoloživim sredstvima iz Budžeta, izrađivati izvještaje prema uputstvima Ministarstva.

Član 7.

(Nabavka roba i usluga)

Postupak nabavke roba i usluga korisnici su dužni obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10).

Član 8.

(Stvaranje obaveza, odnosno rashoda)

(1) Budžetskim korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog budžetskog korisnika.

(2) Rashodi svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec, osim uz saglasnost Ministarstva.

(3) Ministar ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i ovim zakonom.

Član 9.

(Način izvršavanja obaveza)

(1) Ministarstvo izvršava obaveze prema dinamici mjesečnih operativnih planova za izvršenje Budžeta po korisnicima i dostavljenim pravilno ovlaštenim transakcijama koje se odnose na zahtjeve za plaćanje, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

(2) Ministarstvo koje u svom razdjelu sadrži potrošačke jedinice, budžetski je nadležno za njih i utvrđuje svoje mjesečne finansijske planove i planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stava (1) ovog člana.

Član 10.

(Preuzimanje obaveza od strane budžetskog korisnika)

(1) Budžetski korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Budžeta, ako je njihovo plaćanje usklađeno sa mjesečnim operativnim planom za izvršavanje Budžeta.

(2) Izuzetno, u slučajevima neusklađenog priliva sredstava u Budžet Kantona prema mjesečnim operativnim planovima izdataka, Ministarstvo može izmijeniti dinamiku odobravanja sredstava pojedinim budžetskim korisnicima, uz saglasnost Vlade Kantona.

Član 11.

(Dostavljanje prijedloga mjesečnih operativnih planova)

Budžetski korisnici, odnosno nadležna ministarstva za budžetske korisnike su dužni dostavljati prijedloge mjesečnih operativnih planova izvršenja Budžeta Ministarstvu najkasnije do 20. u tekućem mjesecu za naredni mjesec

Član 12.

(Prenos neutrošenih sredstava)

Neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog operativnog plana izvršavanja Budžeta Ministarstvo prenosi na iste stavke u plan izvršavanja Budžeta za slijedeće razdoblje u okviru fiskalne godine.

Član 13.

(Podmirenje izdataka koji nisu predviđeni mjesečnim planom)

Izdaci budžetskih korisnika koji nisu odobreni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih pozicija u mjesečnom planu izvršavanja Budžeta (u daljnjem tekstu: neodobreni izdaci), mogu se podmiriti samo uz saglasnost Ministarstva.

Član 14.

(Donošenje odluke o prestrukturiranju ili preraspodjeli)

(1) Ministarstvo, na prijedlog budžetskog korisnika, može donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korisnika na nivou godine.

(2) U okviru odobrenog Budžeta utvrđuje se obim i vrsta rashoda za prestrukturiranje kako slijedi:

- a) Plaće i naknade troškova uposlenih do 10% ukupno odobrenih rashoda za plaće i naknade;
- b) Izdaci za materijal i usluge do 10% ukupno odobrenih rashoda za materijal i usluge;
- c) Tekući transferi do 10% ukupno odobrenih rashoda za tekuće transfere.

(3) Izuzetno, preraspodjela sredstava je dozvoljena između budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva.

Član 15.

(Hitni i nepredviđeni izdaci)

(1) Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tokom budžetske godine, podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđene Budžetom.

(2) O korištenju sredstava Tekuće budžetske rezerve (u daljem tekstu: Budžetska rezerva) odlučuje Vlada Kantona u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz “tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 9/11), a po dobijanju mišljenja Ministarstva.

(3) Budžetsko izdvajanje za Budžetsku rezervu ne smije preći 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke.

(4) Ministrica je obavezna tromjesečno izvještavati Vladu Kantona o korištenju Budžetske rezerve.

(5) Vlada Kantona polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona o korištenju Budžetske rezerve iz stava (1) ovog člana.

Član 16.

(Prenos neutrošenih sredstava zbog ukidanja ili umanjivanja nadležnosti budžetskog korisnika)

(1) Ako se u toku godine umanja djelokrug ili nadležnost budžetskog korisnika donošenjem novog zakona i drugog propisa, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se budžetski korisnik ukine, neutrošena planirana sredstva za njegove izdatke Ministarstvo prenosi u Budžetsku rezervu.

(2) Prenos ostalih sredstava vrši se na osnovu odluke Vlade Kantona.

(3) Na drugog budžetskog korisnika koji preuzme poslove budžetskog korisnika iz stava (1) ovog člana prenos neutrošenih planiranih sredstava vrši Ministarstvo, uz odobrenje Vlade Kantona.

Član 17.

(Osnovica za obračun plaće, visina toplog obroka i visina regresa)

Osnovicu za obračun plaće, visinu toplog obroka i visinu regresa, za sve korisnike Budžeta, utvrđuje Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva.

Član 18.

(Dnevnicu za službena putovanja i naknada za putne i druge troškove)

Visina dnevnica za službena putovanja, naknada za putne i druge troškove koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem, utvrđuje se na osnovu kantonalne Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja usklađene u visini iznosa sa važećom federalnom Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja.

Član 19.

(Uplata prikupljenog i naplaćenog javnog prihoda)

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod koji pripada Budžetu obavezno se uplaćuje na depozitni račun javnih prihoda Budžeta Kantona u skladu sa Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/03 i 79/07) i važećim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 20.

(Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda)

(1) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet u tekućoj godini, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda za tekuću godinu sa računa javnih prihoda (depozitnog računa), a pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz ranijih godina, vraćaju se uplatiocima iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva, Pozicija "Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava" sa transakcijskog računa.

(2) Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava vrši se u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinственог računa trezora Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/05).

(3) Rješenje o odobravanju povrata sredstava donosi Ministrica.

Član 21.

(Transfer Skupštine Kantona)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Skupština Kantona, Pozicija "Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike", rasporedit će se 30% jednako svim klubovima poslanika političkih stranaka, 60% od ukupnog iznosa se raspoređuje srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje svaki klub poslanika političkih stranaka ima u trenutku raspodjele, dok se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje klubovima poslanika srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje pripadaju manje zastupljenom spolu.

(2) Poslanik koji u toku trajanja mandata stekne status samostalnog poslanika, ima pravo da direktno učestvuje u raspodjeli sredstava iz stava (1) ovog člana, na način da se istom pripadajući iznos sredstava uplaćuje na žiro račun na koji mu se isplaćuju novčane naknade poslanika.

(3) Samostalnom poslaniku pripada dio sredstava koji se dijeli na sve poslanike koji imaju mandat u Skupštini Kantona u trenutku raspodjele sredstava iz stava (1) ovo člana i to od dijela koji čini 60% ukupnog iznosa, a samostalnom poslaniku koji pripada manje zastupljenom spolu, pripada i dio sredstava iz dijela koji čini 10% od ukupnog iznosa sredstava.

(4) Raspodjela sredstava za finansiranje Klubova poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike zastupljenih u Skupštini kantona vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih partija ("Službeni glasnik BiH" broj 22/00, 102/09 i 54/10) i Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 12/09, 19/09, 5/10-isp. i 3/12) u jednakim mjesečnim obrocima, na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog Stručne službe Skupštine Kantona, mjesečno početkom svakog narednog mjeseca za protekli mjesec.

(5) Sredstva utvrđena u razdjelu 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, pozicija "Tekući transfer pojedincima" i pozicija "Tekući transfer neprofitnim organizacijama" koristit će se prema programima utroška koje donosi Predsjedavajući Skupštine Kantona.

Član 22.

(Transfer Ureda Premijera)

Sredstva utvrđena u razdjelu 11, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ured Premijera - Pozicija “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”, koristit će se prema programu utroška i aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 23.

(Tekući transfer Stručne službe Vlade Kantona)

Sredstva utvrđena u razdjelu 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Stručna služba Vlade Kantona - Pozicija “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”, koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 24.

(Kreditno-garancijski fond)

Sredstva utvrđena u razdjelu 12, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Biznis servis centar - Pozicija “Kreditno-garancijski fond”, koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 25.

(Sredstva Službe za zajedničke poslove)

Sredstva utvrđena u razdjelu 13, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Služba za zajedničke poslove - Pozicija “Nabavka opreme” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 26.

(Sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova)

Sredstva utvrđena u razdjelu 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo unutrašnjih poslova - Pozicije “Nabavka građevina”, “Nabavka opreme” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

Član 27.

(Sredstva Ministarstva za pravosuđe i upravu)

Sredstva utvrđena u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za pravosuđe i upravu - Pozicije “Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

Član 28.

(Transfer Ministarstva za privredu Agenciji za privatizaciju)

Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija “Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju”, koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 29.

(Transfer Ministarstva za privredu)

Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija “Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji”, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona, a na osnovu raspisanog javnog poziva koji može biti otvoren do utroška sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2012.godine.

Član 30.

(Sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline)

Namjenska sredstva utvrđena u razdjelu 19, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, koristit će se u skladu sa programom utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 31.

(Sredstva Kantonalne direkcije za ceste)

Sredstva utvrđena u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Kantonalna direkcija za ceste - Pozicije "Tekuće održavanje puteva" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 32.

(Sredstva Kantonalne direkcije za ceste-ESCROW)

Sredstva utvrđena u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Kantonalna direkcija za ceste - Pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ESCROW", koristit će u skladu sa Odlukom Skupštine, a prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 33.

(Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - tekući transferi)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Pozicije – "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama: "Tekući transfer udruženjima" i "Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedelje" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

Član 34.

(Transfer Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice)

Sredstva utvrđena u razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - Pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 35.

(Ministarstvo zdravstva – tekući tansferi)

Sredstva utvrđena u razdjelu 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo zdravstva - Pozicija "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 36.

(Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - ustanove)

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Pozicije "Tekući transfer za ustanove kulture" i "Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju", koristit će se prema programima utroška i aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 37.

(Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – tekući transferi)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Pozicije "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programima utroška i aktima koje donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekuće transfere pojedincima: “Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost” nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji može biti otvoren do utroška budžetskih sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2012.godine.

(3) Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama: “Tekući transfer za sport”, “Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost”, “Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika” i “Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti” nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

Član 38.

(Sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Pozicija “Nabavka opreme” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 39.

(Sredstva Univerziteta u Zenici)

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 Budžeta – Univerzitet u Zenici - Pozicija “Nabavka opreme”, “Nabavka stalnih sredstava u obliku prava” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 40.

(Sredstva Islamskog pedagoškog fakulteta)

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0004 Budžeta – Islamski pedagoški fakultet - Pozicija “Nabavka opreme” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 41.

(Sredstva Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Veterinarskog zavoda i Kantonalne uprave za šumarstvo)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Pozicije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – budžetska sredstva” i “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – namjenska sredstva”, koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekući transfer “Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji” nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji može biti otvoren do utroška sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2012.godine.

(3) Za tekuće transfere i druge tekuće rashode – namjenska sredstva: “Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija” i “Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište” nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv, koji može biti otvoren do utroška sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2012.godine.

(4) Za tekuće transfere i druge tekuće rashode – namjenska sredstva: “Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada”, nadležno ministarstvo i općine zaključuju sporazum kojim će biti regulisan način utroška navedenih sredstava u skladu sa zakonom. Ukoliko postupak ugovaranja ne provede općina, to može učiniti i nadležno ministarstvo, a najkasnije do 31.12.2012.godine.

(5) Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001 – Veterinarski zavod - Pozicija “Nabavka opreme”, “Nabavka ostalih stalnih sredstava” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(6) Namjenska sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta - Kantonalna uprava za šumarstvo, koristit će se u skladu sa važećim propisima.

Član 42.

(Sredstva Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo)

Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW", koristit će se prema programu utroška koje donosi Vlada Kantona.

Član 43.

(Ministarstvo za boračka pitanja – tekući transferi)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za boračka pitanja - Pozicije "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekuće transfere pojedincima: "Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica", "Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja" i "Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

(3) Izuzetno, od odredbi stava (2) ovog člana tekući transfer "Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja" može se realizovati bez raspisivanja javnog poziva, ali samo za slučajeve propisane odredbama člana 25. Uredbe o rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/07).

Član 44.

(Kapitalni transfer Ministarstva za boračka pitanja)

Sredstva utvrđena u razdjelu 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za boračka pitanja - Pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 45.

(Namjenska sredstva Kantonalna uprava za inspekcijske poslove)

Sredstva utvrđena u razdjelu 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove - Pozicija "Nabavka opreme" koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 46.

(Korištenje prihoda po osnovu naknada za koncesije)

Prihodi ostvareni po osnovu naknada za koncesije koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 47.

(Korištenje sredstava za zaštitu čovjekove okoline)

Sredstva za zaštitu čovjekove okoline koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 48.

(Korištenje namjenskih sredstava)

Namjenska sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koristit će se u skladu sa Zakonom o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 39/03, 22/06 i 43/10) i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 4/12), a prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 49.

(Program utroška sredstava)

(1) Nadležna ministarstva predlažu Vladi Kantona program utroška sredstava iz člana 22., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., i 48 ovog zakona.

(2) Predsjedavajući Skupštine Kantona donosi programe utroška sredstava iz člana 21. stav (3) ovog zakona.

(3) Bitni elementi programa jesu: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori iz kojih će se finansirati, kriteriji i naziv pravnog ili fizičkog lica koje prima transfer.

(4) O utrošenim sredstvima po programima iz stava (1) ovog člana, nadležno ministarstvo polugodišnje izvještava Vladu Kantona.

(5) O utrošenim sredstvima po programima iz stava (2) ovog člana, Predsjedavajući Skupštine polugodišnje izvještava Kolegij Skupštine.

Član 50.

(Obavljanje platnih transakcija)

(1) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa, koji su sastavni dio JRT.

(2) JRT može imati više podračuna.

(3) Uputstvo za otvaranje podračuna, donosi Ministar uz saglasnost Vlade Kantona.

(4) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz stava (1) i (2) ovog člana su lica koja odredi Vlada Kantona.

(5) Sa JRT se ne može isplatiti nijedan izdatak ukoliko nije odobren Budžetom.

(6) Naredbodavci za finansijske planove Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama su Premijer Kantona, sekretar Vlade, ministri i rukovodioci drugih budžetskih korisnika.

Član 51.

(Uplaćivanje vlastitih prihoda)

(1) Vlastiti prihodi koje ostvare budžetski korisnici moraju se uplaćivati na depozitni račun Budžeta Kantona koji je sastavni dio JRT.

(2) Budžetski korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela budžeta planiraju rashode i izdatke korisnika iz svoje nadležnosti koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

(3) Uplate po osnovu ostvarenih prihoda iz stava (1) ovog člana evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog budžetskog korisnika u Glavnoj knjizi trezora.

(4) Budžetski korisnici će vlastite prihode koristiti u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima njihove raspodjele ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/08, 3/09 i 8/09).

Član 52.

(Usmjeravanje tekućih transfera/donacija koje nisu planirane u Budžetu)

(1) Tekući transferi/donacije koje nisu planirane u Budžetu, a ostvare se u toku godine, namjenski će se usmjeravati, u skladu sa odlukom Vlade Kantona.

(2) Ministarstvo će na osnovu pismenog dokaza o uplaćenom tekućem transferu/donaciji i drugoj odgovarajućoj dokumentaciji budžetskog korisnika izvršiti povećanje Budžeta na prihodovnoj i rashodovnoj strani odnosno budžetskog korisnika a u skladu sa Uputstvom o uplatama i korištenju grantova i donacija za budžetske korisnike ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 11/07 i 18/07).

Član 53.

(Izvršenje na teret sredstava Budžeta)

(1) Izvršenje na teret sredstava Budžeta Kantona, u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/06-isp., 39/09 i 74/11-ous), provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji Budžeta.

(2) Ministarstvo finansija će, u cilju zaštite likvidnosti Budžeta i izvršavanja tekućih plaćanja u skladu sa članom 138. stav (3) Zakona o izvršnom postupku utvrditi iznos mjesečne realizacije izvršenja na teret sredstava Budžeta Kantona do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec uzimajući

u obzir priliv sredstava u Budžet Kantona i o tome obavijestiti poslovne banke koje su se dužne pridržavati utvrđenog iznosa mjesečne realizacije.

Član 54.

(Obaveza navođenja broja budžetske organizacije, potrošačke jedinice i naziva pozicije Budžeta)

Za svako korištenje sredstava Budžeta, nosioci potrošnje budžetskih sredstava dužni su u svojim aktima navesti broj budžetske organizacije i potrošačke jedinice Budžeta, kao i odgovarajući ekonomski kod i naziv pozicije Budžeta.

Član 55.

(Vođenje evidencije pomoćnih knjiga)

Svi budžetski korisnici dužni su voditi evidencije pomoćnih knjiga, i to: ulaznih faktura, izlaznih faktura, potraživanja, blagajne, plaća, stalnih sredstava i sitnog inventara.

Član 56.

(Dostavljanje izvještaja o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava)

Budžetski korisnici su dužni najmanje jednom polugodišnje dostaviti izvještaj o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava nadležnom ministarstvu.

Član 57.

(Izvještaj o korištenju sredstava namijenjenih za transfere)

(1) Korisnici transfera iz sredstava Budžeta dužni su najmanje jednom polugodišnje dostaviti izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava, kao i o postignutim rezultatima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, resornom ministarstvu - nosiocu potrošnje tih sredstava.

(2) Resorna ministarstva dužna su jednom godišnje dostaviti Ministarstvu izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava i postignutim efektima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, zborno po transferima iz svoje nadležnosti.

Član 58.

(Rok donošenja programa utroška budžetskih sredstava)

Svi programi utroška budžetskih sredstava navedeni u ovom zakonu donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Budžeta.

DIO ČETVRTI - TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Član 59.

(Prikazivanje i objavljivanje Budžeta)

(1) Budžet prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima kontnog plana.

(2) Budžet, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta će se objaviti, ukupno i po budžetskim korisnicima u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

DIO PETI - REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 60.

(Odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza u okviru Budžeta)

(1) Odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza u okviru propisanog budžeta je isključivo na rukovodiocu budžetskog korisnika. Originalna dokumentacija na osnovu koje je stvorena obaveza ostaje kod nadležnih ministarstava i pojedinačnih budžetskih korisnika i predmetom je prethodne interne kontrole transakcijama nastalih obaveza.

(2) Ministri i rukovodioci budžetskih organa i tijela odgovorni su za računovodstvo, internu kontrolu i nadzor svojih ministarstava uključujući budžetske korisnike i potrošačke jedinice, odnosno budžetske organe i tijela koja spadaju u njihovu nadležnost.

(3) Nadzor i reviziju nad korištenjem budžetskih sredstava od strane budžetskih korisnika, i sredstava izvanbudžetskog fonda, obavlja Ministarstvo – Stručni savjetnici za unutrašnju reviziju.

(4) Reviziju Budžeta Kantona vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 22/06).

DIO ŠESTI - KAZNE NE ODREDBE

Član 61.

(Kaznene odredbe)

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Budžeta ako:

- a) sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i preuzme obavezu iznad utvrđene u Budžetu (član 4.);
- b) stvara obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog budžetskog korisnika (član 8.);
- c) Ministarstvu ne dostavi prijedlog mjesečnog operativnog plana u propisanom roku (član 11.);
- d) postupe suprotno članu 49. ovog zakona;
- e) postupe suprotno članu 51. ovog zakona;
- f) ne vode evidencije pomoćnih knjiga (član 55.).

DIO SEDMI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

(Ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata)

Ovlašćuje se Ministrica da donosi pravilnike, uputstva, naredbe i druge podzakonske akte o provedbi ovog zakona.

Član 63.

(Stupanje na snagu)

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, a primjenjivat će se od 31.03.2012.godine.

Broj:
Datum,
Z e n i c a

PREDSJEDAVAJUĆI

Miralem Galijašević

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10 i 45/10) uređuje se način izrade, donošenje i izvršavanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta kantona, gradova i općina i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova, zaduživanja, dug, računovodstvo i nadzor budžeta.

Zbog potrebe bližeg uređivanja načina izvršavanja Budžeta za tekuću fiskalnu godinu donosi se Zakon o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona kojim se definiše upravljanje prihodima, primicima i rashodima i izdacima budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

III. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI

Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona sastoji se od sedam dijelova, kako slijedi:

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

U ovom dijelu (član 1.) ovog zakona propisane su opće odredbe vezane za Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.

DIO DRUGI – STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U ovom dijelu (članu 2.) navedeno je od čega se sastoji Budžet (opći i posebni dio), te šta čini opći dio Budžeta (Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, te Račun finansiranja), a šta posebni dio Budžeta (plan rashoda i izdataka budžetskih korisnika rasporedene u tekuće i razvojne programe) kao i način iskazivanja prihoda i rashoda.

DIO TREĆI – IZVRŠAVANJE BUDŽETA

U članovima 3. - 58. utvrđen je postupak izvršenja Budžeta. U okviru tih članova, utvrđeno je da budžetski korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj mjesečnim i tromjesečnim planovima, te način prestrukturiranja rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika. Osim toga, regulisan je način podmirivanja hitnih i nepredviđenih izdataka korisnika Budžeta, plaće i naknade uposlenih, kao i troškova za službena putovanja.

Utvrđena je obaveza budžetskih korisnika za donošenje programa trošenja transfera, kao i obaveza obavljanja platnih transakcija preko transakcijskih računa, koji su sastavni dio Jedinственог računa Trezora i utvrđen je naredbodavac za finansijske planove Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama.

Također se u ovom dijelu reguliše uplata vlastitih prihoda koja ostvare budžetski korisnici ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti na depozitni račun Kantona i obaveza planiranja rashoda iz tih prihoda, navođenja broja budžetske organizacije i potrošačke jedinice Budžeta, kao ekonomskog koda i naziva pozicije Budžeta, vođenja evidencije pomoćnih knjiga, kao i obaveza korisnika o polugodišnjem dostavljanju izvještaja Ministarstvu o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava i upotrebi sredstava Budžeta iz sredstava za transfere.

Program utroška sredstava donosi se u roku od u roku od 30 dana od dana usvajanja Budžeta.

DIO ČETVRTI – TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Transparentnost i javnost Budžeta i izvršenje Budžeta se obezbjeđuje objavljivanjem u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

DIO PETI – REVIZIJA I KONTROLA

Utvrđena su lica odgovorna za planiranje i stvaranje obaveza (rukovodilac budžetskog korisnika), te za internu kontrolu i reviziju Budžeta Kantona (Ured za reviziju institucija F BiH).

DIO ŠESTI – KAZNENE ODREDBE

U ovom dijelu (članom 61.) propisani su prekršaji i visina novčane kazne za odgovorna lica.

DIO SEDMI – ZAVRŠENE ODREDBE

U Završnim odredbama utvrđeno je ovlaštenje Ministrici finansija da donosi podzakonske akte ovog zakona, te dan stupanja na snagu ovog zakona.

MINISTRICA

Amra Babić